

Na osnovu zaključenog „Sporazuma o udruživanju finansijskih sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije ulice Avde Palića u dužini od cca 930m, na području Općine Novi Grad Sarajevo“ broj 02/02-11-10998/20 od 25.06.2020. godine, između Općine Novi Grad Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za puteve, primjenom odredaba članova 25. i 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), proveden je otvoreni postupak zajedničke javne nabavke pod brojem obavještenja 422-1-3-182-3-108/20 objavljen u Službenom glasniku BiH broj 46/20 dana 31.07.2020. godine i na Portalu javnih nabavki 27.07.2020. godine i Izvještaja o toku i završetku e-aukcije od 28.08.2020.godine, sporazumne strane

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve, ul. Hamida Dizdara broj 1. Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovač (u daljem tekstu: Direkcija/Investitor)

I

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Bulevar Meše Selimovića broj 97, Identifikacioni broj 4200422060000 i PDV broj 200422060000 koju zastupa Općinski načelnik mr. Semir Efendić (u daljem tekstu: Investitor/Općina)

I

“GRAKOP” DOO KISELJAK, ID 4236047100001 i PDV 236047100001, Gromiljak bb Kiseljak, kojeg zastupa direktor Senad Sejdić (daljem tekstu: Izvođač/ponuđač)

U cilju realizacije Okvirnog sporazuma broj 02/12-19-12756/20 od 30.09.2020. godine, zaključuje se pojedinačni

U G O V O R - broj 2

Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekostrukciji ulice Avde Palića

Predmet Ugovora

Č l a n 1.

Investitori ustupaju, a Izvođač prihvata obavezu da izvede radove na rehabilitaciji i rekostrukciji ulice Avde Palića, a u svemu prema normativima i standardima koji važe za ovu vrstu nabavke, a na osnovu dostavljenog Prijedloga od strane Službe za investicije i komunalne poslove br. 02/08-19-16946/20 MR od 29.03.2021. godine za zaključivanje pojedinačnog Ugovora broj 2., Ponude sa predmjerom i predračunom radova dostavljene od strane izvođača radova br. 01/1-68/21 od 10.03.2021. godine, Komentara stručno-tehničkog nadzora br. 042-B-21 od 25.03.2021.godine na ponudu br. 01/1-68/21, te odredbama „Okvirnog sporazuma“, koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Cijena radova

Č l a n 2.

Ugovorne strane utvrđuju cijenu radova iz ovog Ugovora u iznosu od 277.446,51 KM bez PDV-a tako da ukupna cijena za Ugovor br. 2 iznosi:

324.612,41 KM sa uračunatim PDV-om
/Slovima: tristotinedvadesetčetirihiljadešeststotinadvanaest i 41/100 KM/

Č l a n 3.

Ugovorna cijena formirana je kako je dato u članu 2. ovog Ugovora.

Obračun radova će se vršiti prema građevinskoj knjizi za izvedene radove, a prema cijenama iz predračuna. Jedinične cijene iz ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati u vremenskom intervalu (Ugovornom roku).

Rokovi

Član 4.

Ugovorne strane utvrđuju rok početka i rok završetka radova, kao i predaju Investitoru kako slijedi:

- Rok početka izvođenja radova počinje teći od dana uvođenja u posao Izvođača radova. Uvođenje u posao konstatovat će se upisom u građevinski dnevnik.
- Rok završetka radova smatra se okončanje radova koji su predmet ovog Ugovora.
- Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana, počevši od dana uvođenja Izvođača u posao, produžava se samo u slučaju nastanka više sile ili nastanka vanrednih događaja.

Član 5.

Izvođač ima pravo produženja roka ako je u izvršenju radova bio spriječen u slučaju, koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja Ugovora.

Vanrednim događajima smatra se: prirodni događaji koji se smatraju višom silom (kiša, snijeg, poplave, zemljotresi, ili druge elementarne nepogode); nastanak okolnosti u toku građenja na zemlji ili vodi koje nisu navdene u tehničkoj dokumentaciji npr. pojava klizišta, veće ulegnuće zemljišta, pojava podzemnih voda i dr.; usljed izmjene projektnih rješenja ili nastupanja drugih okolnosti za koje Investitorima dostavlja saglasnost (nepotupna projektna dokumentacija, naknadni ili nepredviđeni radovi i sl.); postupci trećih lica koje Izvođač nije izazvao svojom krivicom.

Nastanak, trajanje i prestanak izvanrednih okolnosti traje onoliko vremena koliko je trajao uticaj više sile, izmjene obima posla ili eventualno naknadnih radova, a što bi se posebno konstatovalo kroz građevinski dnevnik.

Način plaćanja

Član 6.

Izvođač fakturiše izvedene radove putem ispostavljenih privremenih i okončane situacije i to prema zakonskim uslovima i uzansama građenja.

Općina/Investitor će ugovorenu cijenu iz ovog ugovora platiti - bez avansa, putem privremenih situacija u zakonskom roku.

Ispostavljene privremene situacije oduzet će se od ispostavljene okončane situacije. Ispostavljena okončana situacija mora biti u skladu sa ugovorenom cijenom i izvršenim količinama radova.

Rok za ispostavljanje okončane situacije je 60 dana od dana završetka radova. Ukoliko okončana situacija ne bude ispostavljena u navedenom roku, posljednja ispostavljena privremena situacija će se smatrati okončanom. Rok za ispostavljanje okončane situacije može se produžiti za dodatnih 30 dana ukoliko prije isteka roka Izvođač dostavi obrazloženje o opravdanom kašnjenju.

Obaveze ugovornih strana

Član 7.

Obaveze Investitora/Općine

Pored obaveza koje su predviđene općim propisima i ovim Ugovorom, Investitor/općina je posebno o b a v e z a n :

- da Izvođača uvede u posao u skladu sa odredbama ovog Ugovora i ugovornom roku početka radova upisom u građevinski dnevnik,
- da pravovremeno ovjerava i vrši isplatu situacija,
- da osigura stalan stručni nadzor nad izvođenjem radova
- po završetku radova na adekvatan način preuzme izvedene radove

Obaveze Izvođača

Pored obaveza predviđenih općim aktima, Izvođač je posebno o b a v e z a n :

- početi sa izvođenjem radova danom uvođenja u posao što će biti konstatovano upisom u građevinski dnevnik;

- da radove na gradilištu izvede stručno u svemu prema predmjeru radova i tehničkoj dokumentaciji, u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama koje važe za pojedine vrste radova;
- da ugrađuje kvalitetan materijal i elemente koje odgovaraju standardima,
- da obezbijedi ateste o prethodnim ispitivanjima za sve materijale i elemente koje ugrađuje, te da u toku izvođenja radova vrši kontrolna ispitivanja na terenu u propisanom obimu (ili po nalogu nadzornog organa). Atesti se moraju pribaviti od ovlaštene institucije i dostaviti uz ispostavljenu situaciju,
- da preuzme sve Zakonom propisane mjere za sigurnost gradilišta-objekta, izvedenih radova i radnika na radu, opreme, materijala, radnika angažiranih od strane trećih lica, susjednih objekata i nesmetano odvijanje saobraćaja, tokom cijelog perioda realizacije ovog ugovora do primopredaje radova
- Obezbjedenje i čuvanje gradilišta neće se posebno obračunavati i uključeno je u ukupnu i pojedinačne cijene
- da o svom trošku otkloni sve nedostatke prouzrokovane krivicom Izvođača,
- da održava gradilište uredno, da ne nanosi štetu drugim objektima, saobraćajnicama, zemljištima i drugima, te da nadoknadi svu eventualno pričinjenu štetu, ukoliko je prouzrokovana krivicom Izvođača
- da o svom trošku obezbijedi tehnološku vodu i pogonsku energiju potrebnu prilikom izvođenja ugovorenih radova,
- vodi svu gradilišnu dokumentaciju predviđenu zakonima (građevinski dnevnik, građevinska knjiga i dr.)
- dužan je upozoriti Investitora na eventualne greške ili nedostatke u pogledu sigurnosti i stabilnosti i to prije ili u toku izvođenja radova,
- na uvođenje takvog radnog vremena kojim će se omogućiti izvršavanje ugovorenih radova u ugovorenom roku,
- da po završenim radovima, objekat ostavi potpuno čist od bilo kakvih ostataka materijala i otpada
- čuvati izvedene radove do uredne primopredaje Investitoru
- da osigura mjesto izvođenja radova u slučaju raskida ugovora
- izvođač je dužan izvršiti nabavku, transport i postavljanje table sa podacima o investitoru, Izvođaču i rokom završetka radova.

Predstavnici ugovorenih strana na objektu

Član 8.

Investitore će na objektu zastupati i predstavljati ovlašteni nadzorni organ, dok će Izvođača zastupati i predstavljati na objektu ovlašteni rukovodilac radova.

Primopredaja radova

Član 9.

Po završetku radova, Izvođač je dužan pismeno zatražiti od Investitora da preuzme radove po kvalitetu i količini. Investitor/općina je dužan, po zahtjevu Izvođača, organizovati primopredaju radova.

Ugovorna kazna i naknade štete

Član 10.

Za neblagovremeno izvršenje ovog posla, u roku predviđenom u članu 4. ovog Ugovora, nastalog krivicom Izvođača, Investitor će za svaki dan zakašnjenja naplatiti kaznu u visini od 0,2% od ugovorene sume, ali ne više od 5% cjelokupne vrijednosti radova.

Član 11.

Za sve materijale saglasnost daje nadzorni organ u saglasnosti sa investitorima. Nadzorni organ može uz saglasnost Investitora odobriti izvođenje naknadnih radova.

Knjiga i dnevnik građenja

Član 12.

Građevinski dnevnik se vodi u dva primjerka od kojih se jedan svakodnevno predaje predstavniku Investitora, a drugi ostaje Izvođaču.

Građevinska knjiga se vodi u dva primjerka. U dnevniku i građevinskoj knjizi, upisuju se podaci određeni zakonskim propisima i ovim Ugovorom.

Garantni rok

Član 13.

Izvođač odgovara za solidnost izvedenih radova 24 mjeseca (2 godine) od primopredaje radova.

Izvođač je dužan u garantnom roku po pozivu Investitora, a u roku od 10 dana, otkloniti sve eventualne nedostatke nastale greškom Izvođača o svom trošku.

Ukoliko Izvođač ne postupi po pozivu Investitora i otkloni nedostatke, isti stiče prava безусловne naplate garancije, odnosno Investitor je ovlašten da u skladu sa zakonom za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno lice i da nastalim troškovima tereti Izvođača.

Garancija za dobro izvršenje posla

Član 14.

Izvođač se obavezuje da nakon zaključenja ugovora dostaviti Investitorima bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora na iznos od 10 % ugovorene vrijednosti.

Bankovnu garanciju je potrebno dostaviti prema formi obrasca koji je propisan "Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora" (Službeni glasnik BiH br. 90/14) i u skladu sa Aneksom 11. tenderske dokumentacije. Bankovna garancija mora biti original i ne smije biti oštećena.

Period trajanja garancije je period izvođenja radova i garantni rok.

Član 15.

Ugovorne strane na osnovu pismenog sporazuma, mogu raskinuti Ugovor, s tim što će se pitanje obračuna primopredaje izvedenih radova, kao i druga pitanja oko građenja, rješavati u skladu sa tehničkim obligacionim uslovima za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji građevina BiH.

Član 16.

Raskid Ugovora

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru ugovornih strana, ili u slučaju nastanka sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće ispunjavati ugovorene obveze;
 - ako poslije nastanka vanrednih okolnosti nije moguće nastaviti radove;
 - Investitori mogu jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:
 - ako Izvođač izvodi radove nekvalitetno i suprotno ugovorenoj dinamici;
 - u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u upozorenju Investitora, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu/raskidu istog;
 - ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora;
 - Ne pridržava li se Izvođač ugovorenih rokova i vidljivo odstupa od dinamičkog plana, a time se dovode u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvaliteta radova, Investitori je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor.
- Izvođač se obavezuje u slučaju prekida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Investitor. U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u toku važenja Ugovora.

Član 17.

Za sve odnose koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, a nisu predviđeni istim, primjenjivat će se odredbe ZOO-a. Sporovi koji nastaju iz ovog Ugovora, rješavat će se u prvom redu međusobnim sporazumom ugovorenih strana, a ukoliko se ne mogu riješiti mirnim putem, oštećena strana može ostvariti prava pred nadležnim Sudom.

Član 18.

Okvirni sporazum sačinjen je u osam (8) istovjetnih primjeraka, od kojih Općina zadržava četiri (4) primjerka, Direkcija dva (2) primjerka, a 2 (dva) primjerka zadržava Izvođač.

IZVOĐAČ

GRAKOP doo Kiseljak


Direktor




INVESTITORI

Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski načelnik, mr. Semir Efendić

Broj:



Broj: 02/12-19-12756/20- Ug.br. 2/21
Sarajevo, 17.05.2021



Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo
Direkcija za puteve - Sarajevo
Direktor



Broj: 04-11-40258-1
Sarajevo, 17.05.2021